



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Dɛn na Bible Ka Fa Ahosodwoɔ (Ahomɔdenden) Ho? — Fapem no · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Ka Ho

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Ahohyɛso — Bible Nkyerɛkyerɛ A Ɛyɛ Fapem

ASEM A ƐFATA ANIMU

Tie asem a ɛho hia yiye sees

NSEM NKATA MMIƐNSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Nitease yɛ dɛn, na efi he?
2. Ɔkwan bɛn so na obi tumi tɔn ne ho, sɛnea Ahab ne Esau tɔn wɔn ho no?
3. Hena ne ahosodi pa nhwehwɛso, na dodow yɛn ho so ma dɛn?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“Ahohyɛso” — **G1466 egkrateia** — ahosodwo, ho ntumi, honam bra a wɔfa so kyɛ ho

Honhom no aba no yɛ ahosɛpɛw

“Ahosodwo” — **G1467 egkrateuomai** — sɛ obi bɛhyɛ ne ho so, adi ahosɛpɛw so kan, ahyɛ ne ho ban

Ɔbarima biara a ɔpɛrɛ hwehwe nkonimdie no yɛ ahohyɛso wɔ nneema nyinaa mu

“Ahonim tee” — **G4996 sophronos** — Ɔne adwenemtew, ntemntemhwe so, ahweyie mu

Adom kyere yɛn ma yetena ase ahomasoɔ so wɔ ewiase yi mu seesei.

“tɔn” — **G591 apodidomi** — a) de bi ma, b) yi bi ma obi foforo, c) tɔn

Esau esiane aduane baako nti ɔtɔn n'abakan yede

“ahobreaseɛ” — **G5013 tapeinoos** — ma no aseɛ, brɛ ase, hu no ase

ɔbrɛɛ ne ho ase, na ɔyɛɛ setie kɔsii owuo mu

“animguase” — **G3058 loidoreo** — sɛ obiara nka anaa aka animtiaabu

Ɔberɛ a woyaayaa no no, wanyaayaa no bio

HEBREW NSEMFUA

“tɔn” — **H4376 makar** — tɔn, ne akɔi tɔn

woatɔn wo ho ama bɔneye, se wobeye bɔne wɔ Awurade ani so

(Me nsusuwii ankasa — makar (H4376, tɔn) ye asemfua a wɔka faa Ahab ho; apodidomi (G591, tɔn) ye asemfua a wɔakyerew afa Esau ho. Kasa abien, nanso apam beye pe: onipa de ne ho tɔn ma ade a n'ani abere ho. Ahohyeso ne wo ho ho ban a wɔamfa wo ntɔ.)

ANIMUDUA A EHYE ASE

Galatifoɔ 5:22-23 Na Honhom no aba ne ɔɔɔ, anigyeɛ, asomdwoeɛ, abodwokyerɛɛ, ayamye, papaye, gyidie [**G1466 egkrateia** ■] (23) ɔɔwɔɔ ne ahohyesoɔ. Mmara biara nni hɔ a etia yeinom.

ABODWOKYEREE — AHOHYESOɔ — YE HONHOM NO ABA.

(Me nsusuwii ankasa — hwe baabi a ahohyeso wɔ: eka Honhom no aba no ho. Enye nnipa adwuma ne titiriw; efi mu na aba. egkrateia (G1466, ahohyeso) ye ahooɔden a ewɔ obi mu — nea ɔno ankasa hunu ne ho so. Baabi a Honhom no te, saa aba yi nyin, na nneema a ete saa no, mmara biara nni ho a eko tia.)

I. BERE A AHOTɔSO NNI Hɔ — AHAB

A. 1 Ahemfo 21:1-4 Na ɔbarima bi a wɔfre no Nabot a ɔfiri Yesreel wɔ bobeturo bi a eben Samariahene Ahab ahemfie. (2) Ahab ka kyerɛ Nabot se, “Fa wo bobeturo no ma me, na memfa asase no nye atosodeɛfuo, efiri se, eben m’ahemfie pɛɛ. Se wopene so de ma me a, mema wo bobeturo papa, na se nso wope a, ebɔɔ biara a asase no die no, metua.” (3) Nanso, Nabot buaa se, “Awurade mma empare me se mede m’agyanom agyapadeɛ bema wo.” (4) Enti, Ahab sane kɔɔ ahemfie hɔ a ne bo afu ne ho pɔtɔɔ. ɔkɔdaɛ a wannidie, de n’anim kyerɛ fasuo.

AHENE AHAB NNI NE HO NIM — SE WANTUMI ANNYA DEɛ ɔPE NTIA NO YE NO YAW, NA N’ANI NNYE, ENTI WANTUMI ANDIDI.

B. 1 Ahemfo 21:7 Ne yere Isebel bisaa se, “Wonye Israelhene anaa? Sɔre na didi! Mma yei nha wo. Mɛgye Nabot bobeturo no ama wo!”

ISEBEL ANO ASEM A NA ɔDE REBETU ONYANKOPɔN MMARA AGU NO YE ADE PAA A NA AHAB AKɔNNɔ BɔNE NO RETWEN.

C. 1 Ahemfo 21:20 Ahab ka kyerɛ Elia se, “Woahunu me, me ɔtamfoɔ.” ɔbuua se, “Aane maba bio efiri se, woatɔn wo ho ama ɔbɔnefoɔ no wɔ Awurade ani so. [**H4376 makar** ■]

AHAB TɔN NE HO SE ɔBEYE BɔNE Wɔ AWURADE ANI SO.

D. 1 Ahemfo 21:25 (Obiara nni hɔ a ɔtɔn ne ho maa bɔne wɔ Awurade ani so, sedee Ahab yeeɛ no, efiri se, ne yere Isebel tuu no fo bɔne. [**H4376 makar** ■])

OBIARA NNI Hɔ TE SE AHAB, A ɔTɔN NE HO MAA BɔNE, A NE YERE TUU NO FO BɔNE.

(M’ankasa m’adwene — ɔhene bi, na wantumi anni ne ho so. Ahenni m̄ na ɔwɔ nyinaa, nanso nturo bi ho asem de awerehoɔ brɛɛ no, na eyii n’akɔnnɔ aduane fii ne mu. Asemfua no ne makar (H4376, tɔn): ɔde ne ho tɔn maa ne apede. Yei ne ahomɔsoɔ a enim — ɔbarima no nni apede no so tumi, na mmom apede no wɔ no so tumi.)

II. NHWEHWEMU A ɛFA WO HO TɔN — ADE BIARA A WɔBU NO SEN ONYANKOPɔN ASEM TIE

A. 1 Samuel 15:24 Na Saulo ka kyerɛ Samuel se, “Maye bɔne. Manni Awurade ahyedee ne wo nkyerekyerɛ so. Na mesuro nnipa no enti na meyeɛ wɔn apedee maa wɔn no.

SAULO DII NNIPA HO SURO NE WɔN AYɛYE AKYI SEN AWURADE NNE SO TIE

B. 2 Petro 2:15 Wɔamane afiri ekwan tee no so enti wɔayera. Wɔafa ekwan a Beor ba Bileam a ne sika a ɔnya de ye bɔne no kɔfaa so no so.

BILEAM BUU SIKA A ɔNYA DE YE BɔNE NO SE ESEN NYANKOPɔN ASEM TIE.

C. 1 Mose (Gyenesi) 3:6 Ebere a ɔbaa no hunuu se dua a esi mfimfini no so aba no wɔdi a, ebeye yie, na eye akɔnnɔ, na afei ete ani no, ɔtee bi diie, de bi ma ne kunu a na ɔne no wɔ hɔ maa ɔno nso diie.

HAWA BUU ABA NO A ɛTE ANI NO NE NYANSA HO AKɔNNɔ SE ESEN NYANKOPɔN ASEM A ɔBEDI SO.

D. 2 Samuel 11:2-4 Eɗa bi anwummere a Dawid ayi n’ani so kakra no, ɔsɔre firii ne mpa so nante faa n’ahemfie no atifi. Ɔgyina hɔ no, ɔhunuu ɔbaa bi se ɔredware. Na ɔbaa no ho ye fe yie (3) na Dawid somaa obi se ɔnkɔbisa ne ho nsem. Ɔbarima no bekaa se, “Eye Eliam babaa Batseba, a ɔye Hetini Uria yere.” (4) Na Dawid tuu abɔfoɔ se wɔnkɔfre no mmre no. Ɔbaa Dawid nkyen. Dawid ne no dae. (Ɔdwiraa ne ho firii ne nsabuo mu no, na enkyeree.) Afei, ɔsane kɔɔ efie.

DAWID BUU N’ANI GYIMII AKɔDA NE NO NKA NO Hɔ AKYEDE SEN ONYAME MMARA A ƆBEDI SO.

(Me nsusuwii ankasa — hwe nhweso baako a ewɔ nkwa anan mu: Saulo suroe, Balaam pee, Hawa huu, Dawid faa. Ɔbaako mpo wɔ hɔ a wɔhyee no. Wɔn mu biara buu ade bi se esom bo sen Onyankopɔn nne, na ɔde ne ho maa hɔ se ɔbɛfa. Ade no ye soronko, nanso apam no ye pe.)

III. KRISTO — AHOFADI HO NHWANSO A EDI MU PA

A. Hebrifoɔ 5:8 Ewom se na ɔye Onyankopɔn Ba dee, nanso ɔnam n’amanahunu so suaa ahobreasee.

ƆWOM SE NA ƆYE BA DEE, NANSO ƆNAM N’AMANEHUNU SO SUAA OSETIE.

B. Filipifoɔ 2:8 Ɔbreɛ ne ho ase, yee ɔsetie, de kɔduruu owuo mu, asennua ho owuo mu mpo.

[G5013 tapeinoo ■]

ƆBREE NE HO ASE, NA ƆYEE ƆSETIE KɔSII OWU MU, OWU A EWO ASENNUA SO MPO.

C. 1 Petro 2:22-23 “Kristo anye ɔone. Obiara ante atorɔsem biara amfiri n’ano.” **[G3058 loidoreo ■]** (23) Wɔɔɔɔ no adapaa no, wammɔ wɔn bi antua ka. Ɔhunuu amane no, wampoopoo n’ani na ɔde n’anidasoo nyinaa hyee Onyankopɔn a ɔye Ɔtemmufoɔ pa no mu.

Wɔɔɔɔ NO ADAPAA NO, WAMMɔ WɔN BI ANTUA KA, NA ƆDE NEANIDASOO NYINAA HYEE ONYANKOPɔN A ƆYE ƆTEMUFOɔ PA NO MU.

(Me nsusuwii ankasa — Ahab wɔ ahenni bi na wanni ahohyeso wɔ ne ho so; na Ɔba no wɔ tumi nyinaa na odii tumi nyinaa so. Ɔbreɛ ne ho ase — tapeinoo (G5013, se obi bebre ne ho ase). Wɔyee no aserewfoɔ — loidoreo (G3058, se obi beka nseen) — na wammua no. Ahohyeso nye mmerewye; eye ahooɔen a wɔabrɛ ase ama Onyankopɔn apede, kɔsi owuo mu.)

IV. NEA AHOFADI DE BA — ABA NE AHENKYEW NO

A. 2 Petro 1:5-6 Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyeeɛ a eho tee nka mo gyidie ho; na momfa nimdee nka nneyeeɛ a eho tee ho; **[G1466 egkrateia ■]** (6) na momfa ahohyesoo nka mo nimdee ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyesoo ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho;

WɔDE AHOHYESOO KA NIMDEE HO, NA AHOHYESOO MU NA BOASETɔ FIRI BA, NA BOASETɔ MU NA NYAMESOM PA FIRI BA.

B. 1 Korintofoɔ 9:24-25 Monim se mmirika akansie mu, mmirikatufoo no nyinaa tu mmirika no bi, nanso wɔn mu baako pe na ɔnya akradeɛ no. Enti, tu mmirika no ekwan bi so na nya akradeɛ no.

[G1467 egkrateuomai ■] (25) Obiara a ɔsi agodie mu akan no siesie ne ho di mmara so. Ɔye saa sedee ɔbenya ahenkye a erenkyere, nanso yen dee yi dee, ebekye akɔsi daapem nyinaa.

OBIARA A ƆSI AGODIE MU AKAN NO SIESIE NE HO DI MMARA SO, ƆSE ƆBENYA AHENKYE A ERENKYERE.

C. Tito 2:11-12 Onyankopɔn adom a ede nkwagyeɛ ba no ayi no ho adi akyere nnipa nyinaa.

[G4996 sophronos ■] (12) Na adom no kyere yen se, yempa asetena a eho ntee no ne ewiase akɔnnɔ akyi na yentena ase ahohyesoo, kronnye ne Onyamesuro mu wɔ ewiase ha.

ADOM NO ANKASA KYERE YEN SE, YEMPA EWIASE AKɔNNɔ AKYI NA YENTENA ASE AHOHYESOO Wɔ EWIASE HA.

(Me nsusuwii ankasa — hye nsow senea nhyehyee no te: wɔde ahohyeso ka nimdee ho, na wɔde abotɔyam si ahohyeso so. Na adom kyerekyere: adom koro no ara a ede nkwagye ba no kyerekyere yen se yenka nkyere wiase akɔnnɔ, na yentena ase wɔ ahohyeso mu — sophronos (G4996, ahohyeso mu), a adwene mu da hɔ yiye. Wɔn a wɔtu mmirika pe ahenkyew a eto da no ye ahohyesofo — egkrateuomai (G1467, se obi behye ne ho so) — wɔ nneema nyinaa mu; eno de, ese se yeye saa dodow no ara, ma ahenkyew a ento da no.)

ANOMU ABIEN — ASEM NO TɔN: MAKAR (H4376, SE WɔBETɔN) NE APODIDOMI (G591, SE WɔBETɔN)

A. 1 Ahemfo 21:20 Ahab ka kyeree Elia se, “Woahunu me, me ɔtamfoɔ.” Ɔbuaa se, “Aane maba bio efiri se, woatɔn wo ho ama ɔɔnefoɔ no wɔ Awurade ani so. **[H4376 makar ■]**

ƆHENE BI TɔN NE HO MAA WɔNTUMSHRUB TURO BI.

B. Hebrifoɔ 12:16-17 Monhwe yie na mo mu bi anye odwamanfoɔ ne obi a ɔmfere Onyankopɔn se Esau a ɔbuu n'ani guu n'agyapadee so tɔnee n'abakan de gyee aduane no. **[G591 apodidomi ■]** (17) Na afei eduruu ebere bi a ɔpɛɛ se ne nsa ka n'agya ho nhyira no, ɔde kamee no no. Ewom se ɔde nisuo peree se wanya adwensakyer a deɛ, nanso anye yie.

ABAKAN BI TɔNEE NE ABAKANMU NNIPA DE ANEE ABAKANMU BUUR SO NIPA BI ABI, NA HEBREWFOO KA DEE NHENEMMEA NKAH HO: NISUO A ANTUMI ANSAN AKɔTɔ SANE NO.

(Me ankasa m'adwene — mmarima a wɔwɔ nhwehwemu yi mu nyinaa mu, "tɔn" saa asemfua yi, wɔakyerew wɔ nnipa baanu pe ho: Ahab ne Esau. ɔhene bi de trenee sesaa nhabankwan turo bi; abakan bi de n'agyapade sesaa aduan pe. Ahemfo nhoma no de atemmu wie Ahab asem, nanso Hebrifo nhoma nkutoo no di Esau akyi kɔ akyiri — kɔsi da a ɔde nusu bɔɔ mmɔden se ɔbesan agye nhyira no, na wanhu adwensakra kwan biara. Ntɔn wo ho; nsesaguo bi wɔ ho a wontumi nsan mfa nsan ngye.)

C. ɔsenkafoɔ 4:12 ɔbaakofoɔ deɛ, wɔbetumi aka no ahye nanso baanu tumi pere wɔn ti. Homa a wɔawɔ no mmesa no, wontumi ntete mu ntem.

MMIENU BETUMI AGYINA NE HO + AHAMA A WɔABɔ NO ABIESA NO NTEW NTEM.

SUNSUM NO NE ABA A EDI MU — ANIBERE ABEBUɔ NNANSA, NE ONIYE A OBAAKO YE

Shadow 1 Mose (Gyenesi) 3:6 Ebere a ɔbaa no hunuu se dua a esi mfimfini no so aba no wɔdi a, ebeye yie, na eye akɔnnɔ, na afei ete ani no, ɔtee bi diie, de bi ma ne kunu a na ɔne no wɔ ho maa ɔno nso diie.

ANIBERE A EDI ANIM Wɔ AHOFADI HO: AɔUANE, ANI, NE APOWMUDEN A WɔPE.

1 Yohane 2:16 Biribiara a eye ewiase dea, honam akɔnnɔ, deɛ nnipa hunu na wɔn kɔn dɔ, biribiara a ewɔ ewiase a nnipa hoahoa wɔn ho wɔ ho no, emu biara mfiri Agya no. Ne nyinaa firi ewiase.

WɔBɔ SAA NNANSA YI DIN BIO.

Fulfillment Mateo 4:3-4 ɔbonsam baa Yesu nkyen beka kyeree no se, “Se wone Onyankopɔn Ba no a, ka na saa abɔɔ yi nnane aduane.” (4) Yesu buaa no se, “Wɔatwere se, ‘Enye aduane nko ara na eho hia onipa wɔ n'asetena mu, na mmom, deɛ ehia titire ne Onyankopɔn asem.”

Mateo 4:8-10 Yei akyi no, ɔbonsam de Yesu kɔɔ beɔ tenten bi apampam. ɔde n'ani kari kyeree no ewiase ahennie ahodoɔ ne emu animuonyam nyinaa. (9) Afei, ɔka kyeree Yesu se, “Se wɔbekoto asom me a, mede deɛ wohunu yi nyinaa bema wo.” (10) Eho ara na Yesu buaa se, “Firi me so, ɔbonsam! Hunu se, wɔatwere se ‘Koto som Awurade, wo Onyankopɔn, na ɔno nko ara na som no.”

WɔSɔSɔ NO HWEE Wɔ AKɔNNɔ NE ANIWA APAPA MU, ɔDE ASEM NO BUAEɛ NA ɔSOM ONYANKOPɔN NKOAA.

Romafoɔ 5:19 Na sedee enam ɔbaakofoɔ asoɔden so enti nnipa nyinaa yee nnebɔneyefoɔ no, saa ara nso na onipa baako setie enti, wɔbeyɛ bebreɛ teneneefoɔ.

ɔBAAKOFOɔ ASOɔDEN SO ENTI NNIPA NYINAA YEE NNEBɔNEYEFOɔ; ONIPA BAAKO SETIE ENTI, WɔBEYE BEBREɛ TENENEFOɔ.

(Me ho adwene — apon abiesa koro no ara: honam, aniwa, ne asetena mu ahomaso. Wɔ dua no ho, ɔbea no hunuu, ɔpɛɛ, ɔfaa, na ɔdiie. Wɔ sare no so, wɔsɔsɔ ɔba no hwe wɔ saa apon koro no ara ho, na obuɛ biara, Wɔakyerew. Faako a onipa a odi kan hwee ase no, onipa baako setie ama nnipa dodow aye atreneefo.)

SEDE

1 Korintofoɔ 10:13 Schwe biara a aba w'akwan mu no ye deɛ eba nnipa akwan mu. Esiane se Onyankopɔn di ne bɔhye so enti, ɔremma ho ekwan mma schwe a eboro w'ahodoɔden so nto wo. Se schwe ba wo so a, ɔbema wo ahodoɔden ama woatumi agyina ano, na woanya ho nyansa nso.

ONYANKOPɔN DI NE BɔHYE SO, NA ɔREMMA HO EKWAN MMA SCHWE A EBORO Wɔ AHODOɔDEN SO NTO WO.

2 Petro 1:6 na momfa ahohyesoɔ nka mo nimdee ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyesoɔ ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho; **[G1466 egkrateia ■]**

AHOHYESOɔ HO BOASETɔ + BOASETɔ HO NYAMESOM PA

(M'ankasa m'adwene — nsem a ewɔ adesua yi mu nyinaa ye nsemfua baako yi mu: ahohyeso, egkrateia (G1466, ahohyeso), ye Honhom no aba — wo ho a ne ahodoɔden di so. Ahab tɔn ne ho, makar (H4376, tɔn); Esau tɔn n'abakan mmara; Saul, Balaam, Hawa, ne Dawid nyinaa buu ade bi sen se wɔbetie Onyankopɔn nne. Nanso ɔba no dii ne ho so kosii owuo mu, na

onipa baako yi asɔye nti wɔma nnipa pii tenenee. Na Onyankopɔn di nokware: wɔrenko so nso wo hwe mmoroso senea wubetumi agyina ano, na sɔhwe no mu no ɔbeyɛ ekwan bi ama woafa mu aguan. Fa ahohyeso ka wo nimdee ho, na tu mmirika kɔpɛ ahenkyew a ensee.)

NSOHWE NSEMMISA

1. Galatafoɔ 5:22-23 — Na Honhom no aba ne ɔɔɔ, anigyee, asomdwoee, abodwokyeree, ayamye, papaye, gyidie, ɔdwoɔ ne:

- a) nyansa
- b) ahohyesoɔ
- c) nimdee

2. 1 Ahenfo 21:20 — Woatɔn wo ho ama:

- a) ye bɔne wɔ Awurade ani so
- b) ye bɔne wɔ nnipa no anim
- c) nante w'agyanom kwan mu

3. 1 Samuel 15:24 — Saulo kaa sɛ, Mayɛ bɔne. Manni Awurade ahyɛdɛɛ so, ɛfiri sɛ:

- a) Misuroo Awurade, na medii n'asɛm so
- b) nkurɔfoɔ no faa asadɛɛ no bi
- c) Mesuroo nnipa no, na medii wɔn asɛm so

4. 2 Petro 2:15 — Beor ba Bileam dɔɔ:

- a) nkonyaayi akatua
- b) ɔkwan pa a ɛfata
- c) bɔne a ɔnya de ye akatua

5. 1 Petro 2:23 — Wɔbɔɔ no adapaa no, ɔ:

- a) wammɔ wɔn bi antua ka
- b) yebuaa bio
- c) mma wɔn ho kwan

6. Hebrewfoɔ 12:16 — Esau a ɔde aduane baako tɔnee ne:

- a) ne nhyira
- b) ne abakan
- c) n'agyapadɛɛ

7. 1 Korintofoɔ 10:13 — Onyankopɔn di ne bɔhyɛ so enti, sɔhwe no nti ɔbeyɛ:

- a) ekwan a wobɛfa adwane
- b) beadwensɔɔ baabi
- c) bɔne awiei

NSEM HO MMUAE: 1-b, 2-a, 3-c, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO Kɔ

SENEA WɔTɔ WɔN A WɔATɔN WɔN NO BIO: AHAB NE ESAU TɔN WɔN HO, NANSO WɔDE BO ATɔ WO (1 KORINTOFO 6:20) — WɔATɔN WO AMA BɔNE (ROMAFO 7:14), NANSO WɔAGYE WO AFI NNOME NO MU (GALATIFO 3:13).

→ SENEA WɔHWE KUROPɔN SO: OBI A ONNI NE HONHOM SO TUMI TE SE KUROPɔN A ABUBU, NA ENNI AFASU (MMEBUSEM 25:28); NA OBI A ODI NE HONHOM SO YE SEN OBI A ɔFA KUROPɔN (MMEBUSEM 16:32).

SENEA WɔTU MMIRIKA NO: AHOHYESO Wɔ NNEEMA NYINAA MU DE YEN Kɔ SO TU MMIRIKA A WɔDE ASI YEN ANIM Wɔ ABOTARE MU, YEN ANI DA YESU SO (HEBRIFO 12:1-2).

SENEA ATRAPOE NO FORO Kɔ: Kɔ NIMDEE HO AHOHYESO, Kɔ AHOHYESO HO ABOTARE, Kɔ ABOTARE HO ONYAMESURO (2 PETRO 1:5-7) — SEDEE ɛBEYE A MO HO RENKYENE NA MORENYE KWA (2 PETRO 1:8).

→ SENE A WɔBOA WɔN A WɔSɔ WɔN HWE: ESIANE Sɛ ɔNO ANKASA AHU AMANE Wɔ SɔHWE MU NO, OTUMI BOA WɔN A WɔSɔ WɔN HWE (HEBRIFOɔ 2:18) — WɔSɔɔ NO HWE ɔKWAN BIARA SO Sɛ YɛN ARA, NANSO WANYɛ BɔNE (HEBRIFOɔ 4:15).

SENEA ADOM KYERɛKYERE: Sɛ OBI BETENA ASE AHOBREASE MU NO DE NO Kɔ Sɛ ɔBEHWE ANIM AMA ANIDASO A EYE NHYIRA NO, NE ANIMUONYAM A EBEDA ADI NO (TITO 2:13) — NNIPA A WɔAYI WɔN SONONKO, WɔN A WɔN HO PERE WɔN Wɔ NNWUMA PA MU (TITO 2:14).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).